

JU Dom starih „Pljevlja“

Broj:03-426/25-1310

Mjesto i datum: Pljevlja, 18.04.2025.godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23), ovlašćeno lice JU Dom starih „Pljevlja“, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji Sukcesivna nabavka mlijeka i mlječnih proizvodi, jaja broj 03-426/25 -592 od 07.03.2025.godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji Sukcesivna nabavka mlijeka i mlječnih proizvoda, jaja broj 03-426/25 -592 od 07.03.2025 godine: za Partiju 1. Mlijeko i mlječni proizvodi.

1. Ponuda ponuđača VOLI TRADE DOO PODGORICA je najpovoljnija
2. Ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE je ispravna i drugorangirana;
3. Ponuda ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „STADION“ PODGORICA je ispravna i trećerangirana.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	JU Dom starih „Pljevlja“
Ovlašćeno lice naručioca	Direktorica Dženana Muslić
Kontakt osoba	Službenica za javne nabavke Bojana Sekulić
Adresa	Dušana Obradovića 24
Grad	Pljevlja
Poštanski broj	84210
Identifikacioni broj	03164560

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	03-426/25-592 od 07.03.2025
------------------------------	-----------------------------

<i>Vrsta postupka</i>	Otvoreni postupak
<i>Vrsta predmeta</i>	roba
<i>Opis predmeta nabavke</i>	Sukcesivna nabavka mlijeka i mlječnih proizvoda, jaja
<i>Šifra postupka</i>	88031
<i>CPV šifra</i>	03142500 - Jaja 15500000 - Mlječni proizvodi
<i>Predmet javne nabavke se nabavlja</i>	Po partijama Partija 1. Mlijeko i mlječni proizvodi Partija 2. Jaja
<i>Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini</i>	Partija 1: 24.000.00 € Partija 2: 2.504,20 €

3. Podaci o podnesenim ponudama¹

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STADION" PODGORICA	123985	21.03.2025 13:19	22.367,63 EUR
VOLI TRADE DOO PODGORICA	125151	24.03.2025 U 09:54	21.560,095 EUR
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE	123751	24.03.2025 u 12:45	22.098,35 EUR

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Pristigle ponude su otvorene

5. Podaci o ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke

Nije bilo

¹ Ukoliko je primjenjivo

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nije bilo

7. Podaci o ispravnim ponudama

1. Ponuda ponuđača VOLI TRADE DOO PODGORICA

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je shodno članu 134 Zakona o javnim nabavkama izvršila pregled i ocjenu ispravnosti pristigle ponude. Uz ponudu dostavljena je Izjava privrednog subjekta i određeni dokazi za dokazivanje uslova zahtjevanih tenderskom dokumentacijom. Komisija je konstatovala da je ponuđač uz ponudu dostavio potrebnu dokumentaciju shodno članu 120 stav 16 ZJN i istu je sačinio u skladu sa tačkom 11 Tenderske dokumentacije kojom je predviđeno da se ponuda sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i Uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

U Tenderskoj dokumentaciji tačka 11 navedeno je da se ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Ponuđač VOLI TRADE DOO PODGORICA je dostavio Izjavu privrednog subjekta, ista je pravilno sačinjena u skladu sa važećim obrascem datim u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i Uputstvom za sačinjavanje izjave. Izjava sadrži sve informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom, potpisana je odgovarajućim elektronskim potpisom ovlašćenog lica ponuđača i kao takva ne posjeduje razlog za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.

Dalje, ponuđač se izjasnio da nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, te ne postoji osnov za obavezno isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 1 ovog zakona.

Ponuđač je u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta naveo da na strani privrednog subjekta ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 i člana 42 Zakona o javnim nabavkama, te u vezi s tim ne postoji osnov za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 stav 1 tačka 2 ovog zakona.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke zaključuje da je Izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena, sadrži sve tražene podatke i zbog sadržaja iste ne postoji osnov za obavezno isključenje.

Ocjena ispunjenosti uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom:

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.

U odnosu na ovaj uslov ponuđač VOLI TRADE DOO PODGORICA je u Izjavi privrednog subjekta pod tačkom III podtačka A označio da privredni subjekt i njegov izvršni direktor nisu

pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama. Na osnovu navedenog Komisija konstatuje da je ponuđač dokazao ispunjenost ovog uslova u skladu sa članom 111 Zakona o javnim nabavkama i tačkom 14 stav 1 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponuda.

Komisija, radi provjere tačnosti podataka iz Izjave, zahtjevom se obratila Ministarstvu pravde radi pribavljanja dokaza iz kaznene evidencije za privredni subjekt VOLI TRADE DOO PODGORICA i njegovog ovlašćenog lica. Ministarstvo pravde je na adresu naručioca dostavilo :

-Uvjerjenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, br. 0804-6913/25 od 08.04.2025. godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica VOLI TRADE DOO PODGORICA

-Uvjerjenje Ministarstva pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, br. 0804-6913/25-1 od 08.04.2025. godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica Dušanki Đurović (izvršni direktor).

2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

U odnosu na ovaj uslov ponuđač VOLI TRADE DOO PODGORICA je u Izjavi privrednog subjekta pod tačkom III podtačka B označio da je privredni subjekat izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Na osnovu navedenog Komisija konstatuje da je ponuđač dokazao ispunjenost ovog uslova u skladu sa članom 111 Zakona o javnim nabavkama i tačkom 14 stav 1 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponuda.

Radi provjere tačnosti podataka iz Izjave privrednog subjekta, Komisija se zahtjevom broj 03-426/25-975 od 03.04.2025 preko ESJN obratila Poreskoj upravi radi dostavljanja dokaza da li je privredni subjekt VOLI TRADE DOO PODGORICA izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa. Poreska uprava je dostavila Uvjerjenje Poreska uprava Crna Gora, Sektor za velike poreske obveznike broj 06/01-2579/2-25 od 10.04.2025 da je na dan 03.04.2025. VOLI TRADE DOO PODGORICA podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu:

- poreza i doprinosa na lična primanja zaključno sa 02/2025 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza
- poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2023 godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;
- poreza na dodatnu vrijednos zaključno sa 02/2025 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač VOLI TRADE DOO PODGORICA u Izjavi privrednog subjekta naveo tačne podatke o tome da je izmirio dospelje poreze i doprinose.

3. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) – Partija 1: Rješenje za obavljanje djelatnosti prerade mlijeka i/ili Rješenje za obavljanje djelatnosti skladištenja i prodaja na veliko hrane.

U odnosu na ovaj uslov ponuđač VOLI TRADE DOO je u Izjavi privrednog subjekta pod tačkom VI podtačka A naveo Rješenje o obavljanju djelatnosti skladištenja hrane u uslovima

kontrolisane temperature i prodaju na veliko u objektu Distributivni centar Voli na lokaciji Zetskih vladara Podgorica. Naziv izdavaoca Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne. Broj i datum izdavanja 060-323/16-0306-67/6 od 30.09.2016.god. Ponuđač je uz ponudu dostavio nevedeno rješenje. Radi provjere tačnosti podataka datih u izjavi privrednog subjekta Komisija je u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 ZJN uvidom u spise predmeta i na osnovu dostavljene ovjerene kopije rješenja utvrdila da je ponuđač naveo tačne podatke.

4. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) ima uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke - Sertifikat o primjeni HACCP principa za djelatnost proizvodnje ili prometa hrane.

U odnosu na ovaj uslov ponuđač VOLI TRADE DOO je u Izjavi privrednog subjekta pod tačkom VI podtačka C naveo da posjeduje HACCP sertifikat o uspostavljenom sistemu o bezbjednosti hrane, naziv izdavaoca DAS SP, broj i datum izdavanja 240103HA od 29.02.2024.godine. Ponuđač je uz ponudu dostavio navedeni sertifikat. Radi provjere tačnosti podataka datih u izjavi privrednog subjekta Komisija je na osnovu člana 135a stav 1 tačka 2 uvidom u spise predmeta i na osnovu dostavljene ovjerene kopije sertifikata utvrdila da je ponuđač naveo tačne podatke.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da ne postoji osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama.

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

1. Ponuđač VOLI TRADE DOO PODGORICA

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude u dijelu „odgovor“ opisao predmet nabavke i isti sačinio u skladu sa stavkama iz tehničke specifikacije
Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti, zavisnosti od toga koji od dva navedena uslova bude ranije ispunjena	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti, zavisnosti od toga koji od dva navedena uslova bude ranije ispunjena“ i tako dokazao ispunjenost ovog uslova
Mjesto izvršenja ugovora je magacin JU Dom starih " Pljevlja"	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Mjesto izvršenja ugovora je magacin JU Dom starih " Pljevlja" i tako dokazao ispunjenost ovog uslova
Garantni rok: Ponuđeni proizvodi, prilikom isporuke moraju imati rok upotrebe koji ne može biti kraći od tri četvrtine (3/4) ukupnog roka trajanja	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Garantni rok: Ponuđeni proizvodi, prilikom isporuke moraju imati rok upotrebe koji ne može biti kraći od tri četvrtine (3/4) ukupnog roka trajanja“ i tako dokazao ispunjenost ovog uslova
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Adekvatna primopredaja robe sa kontrolom kvantiteta i kvaliteta isporuke. Povratne informacije od korisnika predmeta nabavke	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Adekvatna primopredaja robe sa kontrolom kvantiteta i kvaliteta isporuke. Povratne informacije od korisnika

	predmeta nabavke" i tako dokazao ispunjenost ovog uslova
Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja fakture	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja fakture" i tako dokazao ispunjenost ovog uslova
Način plaćanja je: na žiro-račun dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Način plaćanja je: na žiro-račun dobavljača. Žiro račun: 510-128-44 Banka: CKB banka" i tako dokazao ispunjenost ovog uslova
Način i dinamika isporuke: Sukcesivno, po zahtjevu Naručica, u roku od ____ dana od dana prijema narudžbenice , u periodu od 08 do 12 časova	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Način i dinamika isporuke: Sukcesivno, po zahtjevu Naručica, u roku od 1 dana od dana prijema narudžbenice , u periodu od 08 do 12 časova" i tako dokazao ispunjenost ovog uslova
Rok važenja ponude: 120 dana od dana otvaranja ponuda	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Rok važenja ponude: 120 dana od dana otvaranja ponuda" i tako dokazao ispunjenost ovog uslova
Ponuđači su dužni da, u koloni „bitne karakteristike predmeta nabavke" u finansijskom dijelu ponude navedu naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Ponuđači su dužni da, u koloni „bitne karakteristike predmeta nabavke" u finansijskom dijelu ponude navedu naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke". Uvidom u ponudu ponuđača, Komisija je utvrdila da je ponuđač naveo naziv proizvođača za svaku stavku iz tehničke specifikacije i tako ispunio ovaj uslov.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je konstatovala da je ponuda ponuđača VOLI TRADE DOO PODGORICA ispravna u odnosu na tehničku specifikaciju i zahtjeve i uslove za izvršenje predmeta nabavke jer ne sadži razloge neispravnosti iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama.

Dalje, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke pristupila je provjeri finansijskog dijela ponude i ustanovila da je ponuđač VOLI TRADE DOO PODGORICA sačinio finansijski dio ponude u skladu sa stavkama tehničke specifikacije.

Shodno članu 120 stav 6 i 7 Zakona o javnim nabavkama i tački 1 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponuda datim u Pravilniku o sadržaju ponude u postupku javne nabavke gdje je precizirano da cijena obuhvata sve troškove koji se odnose na predmet nabavke i koji su utvrđeni tenderskom dokumentacijom, bez iznosa PDV-a, i da se cijena izražava brojceno u eurima, ponuđač VOLI TRADE DOO PODGORICA je ponuđenu cijenu iskazao brojkama, bez PDV-a i iznosi 21.500,095 eura.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru tačnosti finansijskog dijela ponude ponuđača VOLI TRADE DOO PODGORICA i utvrdila da je ponuđač naveo odgovor za svaku stavku tehničke specifikacije, da je naveo jediničnu cijenu za svaku stavku tehničke specifikacije, da visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke i da je ponuđena cijena realna. Imajući u vidu sve prethodno navedeno, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je zaključila da je ponuda ponuđača VOLI TRADE DOO PODGORICA u ovom dijelu ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama jer ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama.

U konačnom, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, uzimajući u obzir naprijed navedeno, utvrdila je da je ponuda ponuđača VOLI TRADE DOO PODGORICA ispravna na osnovu člana 132 Zakon o javnim nabavkama jer ne sadži nijednu nepravilnost koja

predstavlja razlog neispravnosti ponude iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama niti razlog za isključenje ponuđača iz konkretnog postupka javne nabavke.

2. Ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je shodno članu 134 Zakona o javnim nabavkama izvršila pregled i ocjenu ispravnosti pristigle ponude. Uz ponudu dostavljena je Izjava privrednog subjekta i određeni dokazi za dokazivanje uslova zahtjevanih tenderskom dokumentacijom. Komisija je konstatovala da je ponuđač uz ponudu dostavio potrebnu dokumentaciju shodno članu 120 stav 16 ZJN i istu je sačinio u skladu sa tačkom 11 Tenderske dokumentacije kojom je predviđeno da se ponuda sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i Uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

U Tenderskoj dokumentaciji tačka 11 navedeno je da se ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE je dostavio Izjavu privrednog subjekta, ista je pravilno sačinjena u skladu sa važećim obrascem datim u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i Uputstvom za sačinjavanje izjave. Izjava sadrži sve informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom, potpisana je odgovarajućim elektronskim potpisom ovlaštenog lica ponuđača i kao takva ne posjeduje razlog za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.

Dalje, ponuđač se izjasnio da nije vršio neprimjeran uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, te ne postoji osnov za obavezno isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 1 ovog zakona.

Ponuđač je u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta naveo da na strani privrednog subjekta ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 i člana 42 Zakona o javnim nabavkama, te u vezi s tim ne postoji osnov za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 stav 1 tačka 2 ovog zakona.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke zaključuje da je Izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena, sadrži sve tražene podatke i zbog sadržaja iste ne postoji osnov za obavezno isključenje.

Ocjena ispunjenosti uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom:

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropkog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.

U odnosu na ovaj uslov ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE je u Izjavi privrednog subjekta pod tačkom III podtačka A označio da privredni subjekt i njegov izvršni direktor nisu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama. Na osnovu navedenog Komisija konstatuje da je ponuđač dokazao ispunjenost ovog uslova u skladu sa članom 111 Zakona o javnim nabavkama i tačkom 14 stav 1 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponuda.

2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

U odnosu na ovaj uslov ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE je u Izjavi privrednog subjekta pod tačkom III podtačka B označio da je privredni subjekt izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekt ima sjedište. Na osnovu navedenog Komisija konstatuje da je ponuđač dokazao ispunjenost ovog uslova u skladu sa članom 111 Zakona o javnim nabavkama i tačkom 14 stav 1 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponuda.

3. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) – Partija 1: Rješenje za obavljanje djelatnosti prerade mlijeka i/ili Rješenje za obavljanje djelatnosti skladištenja i prodaja na veliko hrane. U odnosu na ovaj uslov ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE je u Izjavi privrednog subjekta pod tačkom VI podtačka A naveo Rješenje za obavljanje djelatnosti skladištenja i prodaje na veliko hrane; naziv institucije koja izdaje dokument Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja- Uprava za bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarne poslove; Registar broja rješenja 060-32/17-0232-109/2; datum izdavanja 06.03.2017.god. Navedenim rješenjem se dokazuje da je subjekt „ Meso-promet“ DOO upisan u registar registrovanih objekata za hranu(objekat „Meso-promet“ sa lokacijom Industrijska br.10 Bijelo Polje) te da mu je dozvoljeno obavljanje djelatnosti skladištenja i prodaje na veliko hrane. Ponuđač je uz ponudu dostavio navedeno rješenje. Radi provjere tačnosti podataka datih u izjavi privrednog subjekta Komisija je na osnovu člana 135a stav 1 tačka 2 uvidom u spise predmeta utvrdila da je ponuđač naveo tačne podatke.

4. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji: 1) ima uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke - Sertifikat o primjeni HACCP principa za djelatnost proizvodnje ili prometa hrane.

U odnosu na ovaj uslov ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE je u Izjavi privrednog subjekta pod tačkom VI podtačka C naveo da posjeduje HACCP sertifikat, predmet i područje važenja; skladištenje i distribucija svežeg voća i povrća i ostalih prehrambenih proizvoda; Naziv institucije koja izdaje dokaz Sertifikaciono telo TMS CEE DOO, Radnička 14.11118 Beograd Srbija; registracioni broj S 500 00185, datum izdavanja 04.02.2025.godine.. Na osnovu toga se dokazuje da je privredni subjekt „ Meso -promet“ DOO, Industrijska bb, MNE 84202 Bijelo Polje, uveo i primjenjuje HACCP sistem usaglašen sa zahtjevima Codex Alimentarius (Analiza opasnosti i kritične tačke HACCP i Vodič za primjenu i opšti principi higijene hrane (CXC 1-1969, Rev2 020). Ponuđač je uz ponudu dostavio traženi sertifikat. Radi provjere tačnosti podataka datih u izjavi privrednog subjekta Komisija je na osnovu člana 135a stav 1 tačka 2 uvidom u spise predmeta utvrdila da je ponuđač naveo tačne podatke.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da ne postoji osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama.

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

1. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude u dijelu „odgovor“ opisao predmet nabavke i

	isti sačinio u skladu sa stavkama iz tehničke specifikacije
Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti, zavisnosti od toga koji od dva navedena uslova bude ranije ispunjena	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti, zavisnosti od toga koji od dva navedena uslova bude ranije ispunjena. Ponuđač "Meso-promet" DOO Bijelo Polje je saglasan sa ovim uslovom Naručioca" i tako dokazao ispunjenost ovog uslova
Mjesto izvršenja ugovora je magacin JU Dom starih " Pljevlja"	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Mjesto izvršenja ugovora je magacin JU Dom starih " Pljevlja". Ponuđač "Meso-promet" DOO Bijelo Polje je saglasan sa ovim uslovom Naručioca." i tako dokazao ispunjenost ovog uslova
Garantni rok: Ponuđeni proizvodi, prilikom isporuke moraju imati rok upotrebe koji ne može biti kraći od tri četvrtine (3/4) ukupnog roka trajanja	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Garantni rok: Ponuđač "Meso-promet" DOO Bijelo Polje garantuje da će ponuđeni proizvodi, prilikom isporuke imati rok upotrebe koji neće biti kraći od tri četvrtine (3/4) ukupnog roka trajanja" i tako dokazao ispunjenost ovog uslova
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Adekvatna primopredaja robe sa kontrolom kvantiteta i kvaliteta isporuke. Povratne informacije od korisnika predmeta nabavke	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Adekvatna primopredaja robe sa kontrolom kvantiteta i kvaliteta isporuke. Povratne informacije od korisnika predmeta nabavke. Ponuđač "Meso-promet" DOO Bijelo Polje je saglasan sa načinom sprovođenja kontrole kvaliteta" i tako dokazao ispunjenost ovog uslova
Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja fakture	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja fakture. Ponuđač "Meso-promet" DOO Bijelo Polje je saglasan sa ovim uslovom Naručioca" i tako dokazao ispunjenost ovog uslova
Način plaćanja je: na žiro-račun dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Način plaćanja je: virmanski Na žiro račun Dobavljača Žiro račun: 510-139-11 Banka: Crnogorska komercijalna banka (CKB)" i tako dokazao ispunjenost ovog uslova
Način i dinamika isporuke: Sukcesivno, po zahtjevu Naručica, u roku od ____ dana od dana prijema narudžbenice , u periodu od 08 do 12 časova	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Način i dinamika isporuke: Sukcesivno, po zahtjevu Naručica, u roku od 1 dana od dana prijema narudžbenice , u periodu od 08 do 12 časova" i tako dokazao ispunjenost ovog uslova
Rok važenja ponude: 120 dana od dana otvaranja ponuda	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Rok važenja ponude: 120 dana od dana otvaranja ponuda" i tako dokazao ispunjenost ovog uslova
Ponuđači su dužni da, u koloni „bitne karakteristike predmeta nabavke" u	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Ponuđač "Meso-promet" DOO

finansijskom dijelu ponude navedu naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke

Bijelo Polje, u koloni „bitne karakteristike predmeta nabavke“ u finansijskom dijelu ponude navodi naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke“. Uvidom u ponudu ponuđača, Komisija je utvrdila da je ponuđač naveo naziv proizvođača za svaku stavku iz tehničke specifikacije i tako ispunio ovaj uslov.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je konstatovala da je ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE ispravna u odnosu na tehničku specifikaciju i zahtjeve i uslove za izvršenje predmeta nabavke jer ne sadži razloge neispravnosti iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama.

Dalje, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke pristupila je provjeri finansijskog dijela ponude i ustanovila da je ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE sačinio finansijski dio ponude u skladu sa stavkama tehničke specifikacije.

Shodno članu 120 stav 6 i 7 Zakona o javnim nabavkama i tački 1 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponuda datim u Pravilniku o sadržaju ponude u postupku javne nabavke gdje je precizirano da cijena obuhvata sve troškove koji se odnose na predmet nabavke i koji su utvrđeni tenderskom dokumentacijom, bez iznosa PDV-a, i da se cijena izražava broičano u eurima, ponuđač DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE je ponuđenu cijenu iskazao brojkama, bez PDV-a i iznosi 22.098,35 eura.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru tačnosti finansijskog dijela ponude ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE i utvrdila da je ponuđač naveo odgovor za svaku stavku tehničke specifikacije, da je naveo jediničnu cijenu za svaku stavku tehničke specifikacije, da visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke i da je ponuđena cijena realna. Imajući u vidu sve prethodno navedeno Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je zaključila da je ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE u ovom dijelu ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama jer ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama.

U konačnom, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, uzimajući u obzir naprijed navedeno, utvrdila je da je ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE ispravna na osnovu člana 132 Zakon o javnim nabavkama jer ne sadži nijednu nepravilnost koja predstavlja razlog neispravnosti ponude iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama niti razlog za isključenje ponuđača iz konkretnog postupka javne nabavke.

3. Ponuda ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „STADION“ PODGORICA

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je shodno članu 134 Zakona o javnim nabavkama izvršila pregled i ocjenu ispravnosti pristigle ponude. Uz ponudu dostavljena je Izjava privrednog subjekta i određeni dokazi za dokazivanje uslova zahtjevanih tenderskom dokumentacijom. Komisija je konstatovala da je ponuđač uz ponudu dostavio potrebnu dokumentaciju shodno članu 120 stav 16 ZJN i istu je sačinio u skladu sa tačkom 11 Tenderske dokumentacije kojom je predviđeno da se ponuda sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i Uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

U Tenderskoj dokumentaciji tačka 11 navedeno je da se ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Ponuđač DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „STADION“ PODGORICA je dostavio Izjavu privrednog subjekta, ista je pravilno sačinjena u skladu sa važećim obrascem datim u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i Uputstvom za sačinjavanje izjave. Izjava sadrži sve informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom, potpisana je odgovarajućim elektronskim potpisom ovlašćenog lica ponuđača, i kao takva ne posjeduje razlog za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.

Dalje, ponuđač se izjasnio da nije vršio neprimjeran uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, te ne postoji osnov za obavezno isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 1 ovog zakona.

Ponuđač je u dostavljenoj Izjavi privrednog subjekta naveo da na strani privrednog subjekta ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 i člana 42 Zakona o javnim nabavkama, te u vezi s tim ne postoji osnov za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 stav 1 tačka 2 ovog zakona.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke zaključuje da je Izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena, sadrži sve tražene podatke i zbog sadržaja iste ne postoji osnov za obavezno isključenje.

Ocjena ispunjenosti uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom:

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropkog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.

U odnosu na ovaj uslov ponuđač DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „STADION“ PODGORICA je u Izjavi privrednog subjekta pod tačkom III podtačka A označio da privredni subjekt i njegov izvršni direktor nisu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama. Na osnovu navedenog Komisija konstatuje da je ponuđač dokazao ispunjenost ovog uslova u skladu sa članom 111 Zakona o javnim nabavkama i tačkom 14 stav 1 Uputstva ponuđačima sa sačinjavanje i podnošenje ponuda.

2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

U odnosu na ovaj uslov ponuđač DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „STADION“ PODGORICA je u Izjavi privrednog subjekta pod tačkom III podtačka B označio da je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Na osnovu navedenog Komisija konstatuje da je ponuđač dokazao ispunjenost ovog uslova u skladu sa članom 111 Zakona o javnim nabavkama i tačkom 14 stav 1 Uputstva ponuđačima sa sačinjavanje i podnošenje ponuda.

3.U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) Partija 1. Partija 1: Rješenje za obavljanje djelatnosti prerade mlijeka i/ili Rješenje za obavljanje djelatnosti skladištenja i prodaja na veliko hrane.

U odnosu na ovaj uslov ponuđač DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „STADION“ PODGORICA je u Izjavi privrednog subjekta pod tačkom VI podtačka A naveo Rješenje o upisu u registar registrovanih objekata za hranu-Objekat za skladištenje i prodaju na veliko hrane(sa i bez temperaturnog režima” “STADION” sa lokacijom Ibrahima Draševića br.1, Podgorica; br.060-32/17-0232-2226/2 od 27.12.2017 godine; izdato od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za bezbjednost hrane,veterinu i fitosanitarne poslove. Rješenje kojim se utvrđuje da su kod subjekta u poslovanju sa hranom DOO “STADION” Podgorica , u objektu -magacinu , koji se nalazi u Podgorici, Bulevar ibrahima Draševića br 1, ispunjeni opšti higijenski uslovi za obavljanje djelatnosti skladištenja i prodaje hrane na veliko, br 0203-21/UPI od 02.02.2015 godine. izdato od Ministarstva zdravlja-Direktorat za zdravstvenu zaštitu.Ponuđač je uz ponudio dostavio navedena rješenja. Radi provjere tačnosti podataka datih u izjavi privrednog subjekta Komisija je na osnovu člana135a stav 1 tačka 2 uvidom u spise predmeta utvrdila da je ponuđač naveo tačne podatke.

4.U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) ima uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke - Sertifikat o primjeni HACCP principa za djelatnost proizvodnje ili prometa hrane.

U odnosu na ovaj uslov ponuđač DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „STADION“ PODGORICA je u Izjavi privrednog subjekta pod tačkom VI podtačka C naveo da posjeduje HACCP sertifikat kojim potvrđuje da je organizacija STADION DOO Podgorica , na lokacijama navedenim u Rješenju o serifikaciji broj R-H-0441 uspostavila i primjenjuje zahtjeve dokumenta Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev 4-2003; izdat od JUQS DOO Beograd, Republika Srbija; reg.br.H-0441 od 05.05.2023,godine. Ponuđač je uz ponudio dostavio navedeni sertifikat. Radi provjere tačnosti podataka datih u izjavi privrednog subjekta Komisija je na osnovu člana135a stav 1 tačka 2 uvidom u spise predmeta utvrdila da je ponuđač naveo tačne podatke.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da ne postoji osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama.

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

1. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „STADION“ PODGORICA

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponuđač je u finansijskoom dijelu ponude u dijelu „odgovor“ opisao predmet nabavke i isti sačinio u skladu sa stavkama iz tehničke specifikacije
Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti,zavisnosti od toga koji od dva navedena uslova bude ranije ispunjena	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio“Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti,zavisnosti od toga koji od dva navedena uslova bude ranije ispunjena“ i tako dokazao ispunjenost ovog uslova.

Mjesto izvršenja ugovora je magacin JU Dom starih " Pljevlja"	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Mjesto izvršenja ugovora je magacin JU Dom starih " Pljevlja" i tako dokazao ispunjenost ovog uslova
Garantni rok:Ponuđeni proizvodi, prilikom isporuke moraju imati rok upotrebe koji ne može biti kraći od tri četvrtine (3/4) ukupnog roka trajanja	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Garantni rok:Ponuđeni proizvodi, prilikom isporuke će imati rok upotrebe koji neće biti kraći od tri četvrtine (3/4) ukupnog roka trajanja" i tako dokazao ispunjenost ovog uslova
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Adekvatna primopredaja robe sa kontrolom kvantiteta i kvaliteta isporuke.Povratne informacije od korisnika predmeta nabavke	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Adekvatna primopredaja robe sa kontrolom kvantiteta i kvaliteta isporuke.Povratne informacije od korisnika predmeta nabavke" i tako dokazao ispunjenost ovog uslova
Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja fakture	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja fakture" i tako dokazao ispunjenost ovog uslova
Način plaćanja je: na žiro-račun dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Način plaćanja je: na žiro-račun dobavljača. Žiro račun:520-174100-23 Banka:HIPOTEKARNA BANKA A.D." i tako dokazao ispunjenost ovog uslova.
Način i dinamika isporuke: Sukcesivno, po zahtjevu Naručica, u roku od ____ dana od dana prijema narudžbenice , u periodu od 08 do 12 časova	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Način i dinamika isporuke: Sukcesivno, po zahtjevu Naručica, u roku od 1 dana od dana prijema narudžbenice , u periodu od 08 do 12 časova" i tako dokazao ispunjenost ovog uslova
Rok važenja ponude: 120 dana od dana otvaranja ponuda	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Rok važenja ponude: 120 dana od dana otvaranja ponuda" i tako dokazao ispunjenost ovog uslova
Ponuđači su dužni da, u koloni „bitne karakteristike predmeta nabavke" u finansijskom dijelu ponude navedu naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke	U odnosu na ovaj uslov ponuđač je odgovorio „Ponuđač je u koloni „bitne karakteristike predmeta nabavke" u finansijskom dijelu ponude naveo naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke" Uvidom u ponudu ponuđača, Komisija je utvrdila da je ponuđač naveo naziv proizvođača za svaku stavku iz tehničke specifikacije i tako ispunio ovaj uslov.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je konstatovala da je ponuda ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „ STADION" PODGORICA ispravna u odnosu na tehničku specifikaciju i zahtjeve i uslove za izvršenje predmeta nabavke jer ne sadži razloge neispravnosti iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama.

Dalje, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke pristupila je provjeri finansijskog dijela ponude.i ustanovila da je ponuđač DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „ STADION" PODGORICA sačinio finansijski dio ponude u skladu sa stavkama tehničke specifikacije .

Shodno članu 120 stav 6 i 7 Zakona o javnim nabavkama i tački 1 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponuda datim u Pravilniku o sadržaju ponude u postupku javne nabavke gdje je precizirano da cijena obuhvata sve troškove koji se odnose na predmet nabavke i koji su utvrđeni tenderskom dokumentacijom, bez iznosa PDV-a, i da se cijena izražava brojačano u eurima, ponuđač DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „STADION“ PODGORICA je ponuđenu cijenu iskazao brojkama, bez PDV-a i iznosi 22.367,63 eura.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru tačnosti finansijskog dijela ponude ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „STADION“ PODGORICA i utvrdila da je ponuđač naveo odgovor za svaku stavku tehničke specifikacije, da je naveo jediničnu cijenu za svaku stavku tehničke specifikacije, da visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke i da je ponuđena cijena realna. Imajući u vidu sve prethodno navedeno Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je zaključila da je ponuda ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „STADION“ PODGORICA u ovom dijelu ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama jer ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama.

U konačnom, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, uzimajući u obzir naprijed navedeno, utvrdila je da je ponudu ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „STADION“ PODGORICA ispravna na osnovu člana 132 Zakon o javnim nabavkama jer ne sadrži nijednu nepravilnost koja predstavlja razlog neispravnosti ponude iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama niti razlog za isključenje ponuđača iz konkretnog postupka javne nabavke.

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma²:

☒ odnos cijene i kvaliteta

1. cijena - broj bodova 90

2. rok isporuke - broj bodova 10

Ukupno: broj bodova 100

Ponuda koja ima najnižu cijenu bodovaće se sa maksimalnim brojem bodova (90 bodova), a ostale ponude proporcionalno u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, po sljedećoj formuli:

Najniža ponuđena cijena

$$\text{Broj bodova} = \frac{\text{Najniža ponuđena cijena}}{\text{Ponuđena cijena}} \times \text{max broj bodova (90)}$$

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

Rok isporuke računa se u danima i ne može biti kraci od 1 dana, niti duži od 3 dana od prijema naruđbenice Naručioca..

Ponuda koja ima najkraći rok isporuke bodovaće se sa maksimalnim brojem bodova (10 bodova), a sve ostale ponude proporcionalno u odnosu na najkraći rok isporuke, po sljedećoj formuli:

² Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

$$\text{Broj bodova} = \frac{\text{Najkraći rok isporuke}}{\text{Ponuđeni rok isporuke}} \times \text{max broj bodova (10)}$$

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponudač (naziv i sjedište)	Parametar 1 cijena	Parametar 2 ³ rok isporuke	Ukupan broj bodova
1.	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „STADION“ PODGORICA	86,75074	10	96,75074
2	VOLI TRADE DOO PODGORICA	90	10	100
3	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE	87,80785	10	97,80785

Rang	Ponudač (naziv i sjedište)	Ukupan broj bodova
1.	VOLI TRADE DOO PODGORICA	100
2	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE	97,80785
3	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „STADION“ PODGORICA	96,75074

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

VOLI TRADE DOO PODGORICA
Josipa Broza bb
cijena bez PDV-a: 21.560,095 EUR

³ Dodati onoliko koliko je parametara predviđeno tenderskom dokumentacijom i za svaki upisati broj bodova

10. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.



OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Direktorica Dženana Muslić